

OTVORENI PARLAMENT



Skupština Crne Gore

Bilten o radu Skupštine Crne Gore ♦ Elektronsko izdanje ♦ Izlazi mjesečno ♦ Godina II ♦ Broj 15 ♦ April 2012. godine

UVOD

Poštovane čitateljke i čitaoci,

Pred vama su najvažnije informacije o aktivnostima Skupštine Crne Gore u periodu od 1. do 30. aprila, koje u formi mjesečnog biltena „Otvoreni Parlament“ priprema Služba Skupštine Crne Gore.

Što se tiče redovnih zakonodavnih aktivnosti, skupštinski odbori u aprilu su razmatrali šest predloga zakona.

Ovog mjeseca, odbori su, u okviru svoje nadzorne uloge, sproveli niz aktivnosti, među kojima izdvajamo konsultativno saslušanje održano na sjednici Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje, povodom epidemiološke situacije u JU Zavod „Komanski most“, kao i tematsku sjednicu o položaju Romkinja u Crnoj Gori, koju je organizovao Odbor za rodnu ravnopravnost, povodom obilježavanja Međunarodnog dana Roma, 8. aprila.

Tema broja ovog mjeseca je održavanje četvrtog sastanka Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje Evropske unije i Crne Gore (POSP). Na sastanku POSP-a, članovi Delegacije Evropskog parlamenta pozdravili su napredak Crne Gore u raznim oblastima, ali i identifikovali naredne korake koje je neophodno učiniti da bi Crna Gora nastavila da napreduje u procesu pridruživanja EU.

Bilten se objavljuje svakog mjeseca kao dio programa „Otvoreni Parlament“, kojim Skupština teži da približi svoj rad građanima Crne Gore. Smatram da je ova publikacija veoma značajna kao pouzdan izvor informacija o radu Skupštine i nadam se da će vam biti od koristi.

U isto vrijeme, ostajemo otvoreni za vaše komentare i sugestije, kao i kritike koje nam mogu pomoći da naš rad učinimo što kvalitetnijim.

S poštovanjem,

Damir Davidović
generalni sekretar



ZAKONODAVNA AKTIVNOST

Predlozi zakona razmatrani na odborima:

- **Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o igrama na sreću** razmatran od strane Odbora za ekonomiju, finansije i budžet. Predlog zakona nije dobio potrebnu većinu.
- **Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo.
- **Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, kao i od strane Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo.
- **Predlog zakona o izmjeni Zakona o manjinskim pravima i slobodama** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo.
- **Predlog zakona o potvrđivanju Regionalne konvencije o Pan-Euro-Mediterranskim preferencijalnim pravilima o porijeklu robe** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo.
- **Predlog zakona o potvrđivanju Temelnog ugovora između Crne Gore i Svete Stoline** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo.

Bilten je dio programa „Otvoreni Parlament“, koji za cilj ima povećanje transparentnosti rada Skupštine Crne Gore i učešća građana u parlamentarnim aktivnostima. Bilten uređuje Služba Skupštine.

Predlozi drugih akata razmatrani na odborima:

- **Predlog odluke o izboru osam članova Upravnog odbora Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Administrativnog odbora.

- **Predlog odluke o izboru dva člana Sudskog savjeta** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Administrativnog odbora.
- **Odluka o utvrđivanju vrijednosti koeficijenta za obračun fiksnog dijela zarade Zaštitniku/ci ljudskih prava i sloboda Crne Gore** donesena od strane Administrativnog odbora.

NADZORNA AKTIVNOST



- Odbor za ekonomiju, finansije i budžet, na sjednici održanoj 4. aprila, usvojio je Izvještaj o korišćenju finansijskih sredstava Skupštine i Službe Skupštine u periodu 1. januar - 31. decembar 2011. godine i konstatovao da Izvještaj na pregledan, transparentan i sveobuhvatan način prikazuje korišćenje finansijskih sredstava u prethodnoj godini. Odbor je takođe jednoglasno usvojio Izvještaj o radu za 2011. godinu i Plan rada Odbora za 2012. godinu.
- Na sjednici održanoj 4. aprila, Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje obavio je konsultativno saslušanje povodom epidemiološke situacije u JU Zavod „Komanski most“. Sjednici su, pored članova Odbora, prisustvovali Vaselj Dušaj, direktor JU Zavod „Komanski most“, Slavka Mirović, defektolog, Borislav Đurović, socijalni radnik, dr Boban Mugoša, direktor Instituta za javno zdravlje, dr Mensud Grbović, pomoćnik ministra zdravlja i izabrani ljekar u Zavodu i Remzija Ademović, pomoćnica ministra rada i socijalnog staranja. Odbor je ocijenio da je neophodno zakonskom regulativom obezbijediti bolji položaj lica koja se nalaze u ovakvim ustanovama, kadrovski ojačati Zavod, kao i obezbijediti adekvatna materijalna sredstva za bolje funkcionisanje ove ustanove.
- Odbor za međunarodne odnose i evropske integracije, na sjednici održanoj 5. aprila, razmotrio je Izvještaj o radu Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija za 2011. godinu, predstavljen od strane ministra Milana Roćena. Na sjednici je ocijenjeno da je napredak Crne Gore potvrđen kroz nedavno usvojenu Rezoluciju Evropskog parlamenta i preporuke Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje, što predstavlja dodatan podstrek za Crnu Goru i njen dalji put ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji. Ministar Roćen je iskazao uvjerenje da će Crna Gora dobiti datum početka pristupnih pregovora.
- Odbor za rodnu ravnopravnost održao je 6. aprila tematsku sjednicu o položaju Romkinja u Crnoj Gori. Na skupu su učestvovali, pored članova Odbora, pomoćnik ministra za manjinska prava Sabahudin Delić, koordinatorka Odjeljenja za poslove rodne ravnopravnosti Ministarstva za ljudska i manjinska

prava Irena Bošković, predstavnica Centra za razvoj romskih inicijativa Fana Delija i aktivistkinja NVO REA ženska mreža „PRVA“ Behija Ramović.

Odbor je ocijenio da u svoj rad treba da uključi više aktivnosti koje će doprinijeti društveno-političkom osnaživanju Romkinja i Egipćanki. Takođe, zaključeno je da je neophodno pozvati romsku i egipćansku zajednicu da se oslobode elemenata tradicionalističkog nasljeđa, koji krše osnovna ljudska prava i slobode, a posebno ženska prava i onemogućavaju napredak ove zajednice. U tome naročitu podršku treba da im pruže državni organi, civilni sektor i mediji.

- Odbor za međunarodne odnose i evropske integracije, na sjednici održanoj 9. aprila, razmotrio je Plan rada Odbora za 2012. godinu i Okvirni program međunarodne saradnje Skupštine Crne Gore. Članovi Odbora su ocijenili da je neophodno nastaviti djelovanje postojećeg Odbora u sferama međunarodne saradnje i evropskih integracija, iako je najavljena reorganizacija radnih tijela, kroz izmjenu postojećeg Poslovnika o radu. Predviđeno je da izmjenama dođe do podjele nadležnosti i formiranja novog radnog tijela koje bi sa Vladom Crne Gore dalje sarađivalo u oblasti evropskih integracija, prije svega u dijelu pripreme pregovaračkih pozicija. Odbor je jednoglasno podržao Plan rada Odbora i Okvirni program međunarodne saradnje Skupštine Crne Gore.
- Na sjednici od 10. aprila, Administrativni odbor održao je konsultativno saslušanje svih kandidata koji su se prijavili na ponovljeni Javni konkurs za imenovanje dva člana Savjeta Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost. Jedan broj članova Odbora je ocijenio da je ponavljanje Javnog konkursa opravdalo očekivanja i da se prijavilo šest-sedam visoko kvalifikovanih kandidata. Sjednici je prisustvovalo 11 kandidata, koji su se predstavili članovima Odbora. Članovi Odbora postavili su veliki broj pitanja kandidatima, između ostalog i o: nadležnostima Agencije, viziji kandidata o unapređenju rada Agencije, načinu zaštite korisnika usluga operatera, monopolističkom položaju Telekoma, odnosu u trouglu operater – Agencija – potrošač, kao i o mišljenju kandidata o

Bilten je dio programa „Otvoreni Parlament“, koji za cilj ima povećanje transparentnosti rada Skupštine Crne Gore i učešća građana u parlamentarnim aktivnostima. Bilten uređuje Služba Skupštine.

međunarodnom sporazumu ACTA.

- Odbor za ljudska prava i slobode, na sjednici od 11. aprila, održao je kontrolno saslušanje ministra rada i socijalnog staranja dr Suada Numanovića, na temu: „Implementacija Zaključka Skupštine Crne Gore donešenog povodom razmatranja Posebnog izvještaja Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore o stanju ljudskih prava mentalno oboljelih lica smještenih u ustanovama“. Sjednici su, pored članova Odbora, zainteresovane poslanice Nataše Vuković i ministra Numanovića, prisustvovali i predstavnici institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, više ministarstava, Zavoda „Komanski most“, Dječjeg doma „Mladost“, Centra za obrazovanje i osposobljavanje „1. jun“ i NVO sektora. Ministar Numanović saopštio je da je najveći broj Preporuka Zaštitnika ispunjen, kao i da će se težiti da se preostale Preporuke ispune u narednom periodu. Poslanici su postavili veliki broj pitanja, koja su se, između ostalog, odnosila na: aktuelnu situaciju u Zavodu „Komanski most“ u vezi sa epidemijom gripa, broj zaposlenih i stručnu kvalifikaciju kadra koji radi direktno sa štićenicima, zarade zaposlenih u ovim ustanovama, radni angažman lica sa invaliditetom, nestanak dvoje štićenika i nedavnu smrt dva lica iz Zavoda „Komanski most“, kvalitet zdravstvene zaštite koja se obezbjeđuje licima smještenim u ustanovama zatvorenog tipa i dr.
- Na sjednici održanoj 12. aprila, Komisija za praćenje i kontrolu postupka privatizacije završila je ranije započete rasprave u vezi postupka privatizacije preduzeća „Staklenici“ A.D. Podgorica i „Elastik-plastik“ A.D. Podgorica. Članovi Komisije su se saglasili da se izjašnjavanje o zaključcima u vezi navedenih privatizacija, koje je predložio predsjednik Komisije Andrija Mandić, odloži dok ne budu prisutni svi članovi Komisije. Komisija je takođe započela raspravu o postupku privatizacije „Vektra Jakić“ A.D. Pljevlja.
- Na trećem sastanku Radne grupe za izradu akata o radu Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava, održanom 12. aprila, članovi su razmijenili mišljenja o dosadašnjim predlozima za funkcionisanje Fonda. Zaključkom Radne grupe je utvrđen 1. maj 2012. godine kao krajnji rok do kojeg su članovi Radne grupe u obavezi da u pisanoj formi dostave svoje primjedbe, nakon čijih razmatranja će se utvrditi konačni stavovi Radne grupe i sačiniti izvještaj.
- Na sjednici održanoj 19. aprila, Odbor za ekonomiju, finansije i budžet obavio je konsultativno saslušanje na temu „Javni dijalog o održivom korišćenju energije u Jugoistočnoj Evropi – stanje u Crnoj Gori sa posebnim osvrtom na primjenu Zakona o energetske efikasnosti“. Sjednici su prisustvovali predstavnici: Ministarstva ekonomije, Njemačke organizacije za međunarodnu saradnju (GIZ), Privredne komore Crne Gore, Unije poslodavaca Crne Gore, kao i pred-

stavnici NVO sektora.

Na sjednici se raspravljalo o osnovnim strateškim i planskim dokumentima koji su proistekli iz Zakona o energetske efikasnosti, kao i o pitanjima koja su se odnosila na: iznos sredstava opredijeljenih za podsticanje energetske efikasnosti, razloge zbog kojih se kasni sa primjenom Zakona i donošenjem podzakonskih akata, kao i na kadrovske kapacitete državnih organa i lokalnih samouprava. Konstatovano je da je potrebno dodatno raditi na promociji principa energetske efikasnosti, smanjenju potrošnje energije, kao i povećanju investicija u obnovljive izvore energije.

- Administrativni odbor je, na sjednici održanoj 20. aprila, dao pozitivno mišljenje na Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore. Takođe, Odbor je obrazovao Radnu grupu sa zadatkom da utvrdi predlog odluke u vezi sa Zahtjevom za donošenje rješenja za predsjednika i sekretara Državne izborne komisije. Predlog generalnog sekretara da Služba Skupštine pripremi model finansijskih troškova i uvođenja fiksne sume koja bi se isplaćivala mjesečno sa zaradom poslanika u cilju smanjenja ukupnih troškova Skupštine, jednoglasno je prihvaćen.

Odbor je utvrdio Listu kandidata koji ispunjavaju zakonske uslove za imenovanje dva člana Savjeta Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost. Nakon dva kruga glasanja, Odbor je odlučio da predloži Skupštini da imenuje Milicu Vukotić i Anu Radonjić za članove Savjeta Agencije.

- Članovi Odbora za bezbjednost i odbranu posjetili su 20. aprila Agenciju za nacionalnu bezbjednost, Ministarstvo odbrane i Direkciju za zaštitu tajnih podataka, radi nadzora nad primjenom bezbjednosnih standarda.
- Članovi Odbora za bezbjednost i odbranu posjetili su 26. aprila lokacije na kojima se skladišti višak naoružanja i municije. U okviru posjete, pukovnik Rifet Kosovac upoznao je članove Odbora sa količinom i vrstama municije koje bi trebalo uništiti, kao i sa metodama i tehnikama kojima se vrši uništavanje. Članovi Odbora imali su priliku da vide i funkcionisanje elektronskog sistema zaštite skladišta municije, u Tarašu kod Danilovgrada, koji je jedan od najsavršenijih sistema tog tipa u regionu.
- Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje održao je 27. aprila tematsku sjednicu na temu implementacije Zakona o državnim i drugim praznicima. Sjednici su, pored članova Odbora, prisustvovali Vesna Simović, pomoćnica ministra rada i socijalnog staranja, Angelina Međedović, glavna inspektorica rada, Sandra Obradović, predstavnik Unije slobodnih sindikata Crne Gore i Nataša Vuković, zainteresovana poslanica. Odbor je pozvao na poštovanje Zakona o državnim i drugim praznicima, kako bi se zaštitilo pravo zaposlenih na neradne dane u vrijeme praznika.

NOVOSTI IZ PARLAMENTA



Predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić boravio u zvaničnoj posjeti Kraljevini Danskoj

Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić boravio je u zvaničnoj posjeti Kraljevini Danskoj, 11-12. aprila 2012. godine, na poziv predsjednika Parlamenta Danske Mogensa Liketofta. Posjeta je bila organizovana u cilju dobijanja podrške Danske, kao zemlje predsjedavajuće Evropskom unijom, otvaranju pregovora EU i Crne Gore. To je zvanična posjeta na najvišem nivou dosad između zvaničnika dvije države.

Tokom sastanka, predsjednik Parlamenta Danske Mogens Liketoft istakao je da će Danska snažno podržati otpočinjanje pregovora Crne Gore o pridruživanju Evropskoj uniji u junu, kako bi se evropski proces održao na Balkanu, nakon ulaska Hrvatske u EU. Razgovarajući o skepticizmu ka daljim proširenjima, sagovornici su se saglasili da su zemlje Zapadnog Balkana prirodni dio Evrope i da će postati članice EU

onda kada za to budu spremne.

Pored susreta sa predsjednikom Liketoftom, predsjednik Krivokapić sastao se i sa članovima Odbora za spoljne poslove i Odbora za evropske poslove, sa kojima je razgovarao o napretku Crne Gore na evropskom putu i intenziviranju saradnje između dva parlamenta. Predsjednik Odbora za spoljne poslove Per Stig Muler, koji je skoro deceniju bio ministar inostranih poslova Danske i u periodu koji je prethodio referendumu o nezavisnosti, istakao je da je Crna Gora opravdala očekivanja evropskih zemalja i iskazao snažnu podršku daljem jačanju odnosa između Crne Gore i Evropske unije.

Predsjednik Krivokapić je imao sastanke i u Ministarstvu inostranih poslova Danske kao i sa predstavnicima crnogorske dijaspe.

Objavljen Izvještaj o radu Skupštine Crne Gore za 2011. godinu

Služba Skupštine pripremila je Izvještaj o radu Skupštine Crne Gore za 2011. godinu, koji sadrži sve informacije i statističke pokazatelje neophodne za pravilno sagledavanje rada Skupštine u prethodnoj godini. Namjera nam je da doprinesemo što boljem informisanju javnosti o svim aspektima našeg rada, te da ukažemo na ostvareni napredak, veću efikasnost, ali i na izazove sa kojima ćemo se suočiti kao parlament zemlje kandidata za članstvo u EU.

Nakon objavljivanja Mišljenja Evropske komisije u novembru 2010. godine, pripremljen je Akcioni plan za jačanje zakonodavne i nadzorne uloge Skupštine. Njegovom implementacijom ostvarene su velike promjene u našem radu. Značajno je unaprijeđen kvalitet

zakonodavnog rada poslanika i kontrolna uloga Skupštine, ali i administrativni kapaciteti, što su ključni zahtjevi EU kad je u pitanju naša institucija. Mnogi realizovani projekti i aktivnosti su od strane Evropske komisije, naših partnera i nevladinog sektora isticali kao primjer dobre prakse.

Namjera nam je da i u ovoj godini nastavimo sa implementacijom mjera u cilju nastavka procesa jačanja zakonodavne i kontrolne uloge Skupštine Crne Gore i njenog razvoja u moderan evropski parlament.

Izvještaj o radu Skupštine Crne Gore za 2011. godinu možete pronaći na linku:

<http://www.skupstina.me/index.php?strana=fiksna&id=595>.

Održan Sastanak predsjedavajućih Odborima za biznis, rast i izvoz i zapošljavanje u Kopenhagenu

Delegacija Skupštine Crne Gore učestvovala je na Sastanku predsjedavajućih Odborima za biznis, rast i izvoz i zapošljavanje koji je, u okviru polugodišnjeg predsjedavanja Kraljevine Danske Evropskom unijom, održan u Kopenhagenu 16. i 17. aprila 2012. godine.

U fokusu Sastanka predsjedavajućih bila su pitanja ponovnog pokretanja jedinstvenog tržišta i koncipiranja novih strategija za pospješivanje ekonomskog rasta i zapošljavanja. Tokom diskusije, istaknuta je potreba poštovanja i primjene principa fleksibilnosti, koji pruža mogućnost većeg stepena fleksibilnosti radnika na tržištu rada, što bi doprinijelo smanjenju neza-

poslenosti na nivou Unije.

Parlamentarci su takođe okarakterisali ulaganje u mlade ljude kao dugoročnu i isplativu investiciju, a sve sa ciljem unapređenja postojećih i usvajanja novih vještina i znanja, kako bi se lakše prilagodili stalnim izazovima na tržištu rada.

Članovi Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, kao predstavnici države kandidata za članstvo u EU, zajedno sa ostalim zemljama kandidatima učestvovali su na Sastanku u svojstvu posmatrača. Ispred Odbora za ekonomiju, finansije i budžet učestvovali su poslanici Zoran Jelić i Veselin Bakić.

Predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić učestvovao u radu Konferencije predsjednika parlamenata EU

Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić učestvovao je u radu dvodnevne Konferencije predsjednika parlamenata EU, koja je održana 20-21. aprila u Varšavi.

Teme konferencije bile su: „Krizna evropskog ujedinjenja“, „Parlamentarna kontrola zajedničke vanjske i bezbjednosne politike i zajedničke politike bezbjednosti i odbrane“ i „Parlament, javno mnjenje i mediji“.

Tokom konferencije, predsjednik Krivokapić susreo se sa potpredsjednikom Evropskog parlamenta Migelom Martinezom, zaduženim za zemlje u procesu pridruživanja EU. Tom prilikom, predsjednik Krivokapić je izjavio da je Evropski parlament u svim fazama našeg integracionog procesa pružao snažnu podršku naporima Crne Gore i istakao da je zajednički Parlamentarni odbor crnogorskog i Evropskog parlamenta primjer odlične saradnje i generator našeg evropskog unutarparlamentarnog konsenzusa.

Predsjednik Krivokapić susreo se i sa čelnicima drugih parlamenata, a na kraju boravka u Varšavi, posjetio je Sajam turizma, na kojem su učestvovali predstavnici crnogorske turističke privrede.

Konferencija predsjednika parlamenata EU održava se od 1963. godine, s ciljem unapređenja međuparlamentarne saradnje i razmjene stavova o pitanjima od zajedničkog interesa. Uz predsjednike parlamenata država EU i Evropskog parlamenta, u radu su učestvovali i šefovi parlamenata država kandidata za članstvo u EU.

Konferencija je okončana usvajanjem zajedničke Deklaracije. Jedan od najvažnijih zaključaka konferencije odnosi se na formiranje Interparlamentarne konferencije za zajedničku vanjsku i bezbjednosnu politiku (CFSP) i zajedničku bezbjednosnu i politiku odbrane (CSDP), gdje će Crna Gora učestvovati ravnopravno sa državama EU.

Održano drugo redovno zasijedanje Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope (PS SE)

Delegacija Skupštine Crne Gore u Parlamentarnoj skupštini Savjeta Evrope prisustvovala je proljećnom zasijedanju PS SE, koji je održano 23-27. aprila 2012. godine, u Strazburu. Na proljećnom zasijedanju učestvovali su poslanici: Valentina Radulović-Šćepanović, Zoran Vukčević, Ervin Spahić i Snežana Jonica.

Prvog dana, poslanici su izabrali dva potpredsjednika Skupštine, i u dnevni red, po hitnom postupku, uvrstili teme: „Situacija u Siriji“ i „Budućnost Evropskog suda za ljudska prava i Deklaracija iz Brajtona“.

Delegacija Crne Gore u PS SE sastala se sa koizvjestiocima Odbora za Monitoring za Crnu Goru Žan-Šarl Gardetom i Nursunom Memedžan. Koizvjestioci su pohvalili izuzetan napredak Crne Gore i odličnu saradnju sa Delegacijom. Sastanku je prisustvovala i Ana Vukadinović, ambasador Crne Gore pri Savjetu Evrope. Delegacija Crne Gore učestvovala je i u radu skupštinskih radnih tijela.

Drugog dana proljećnog zasijedanja, poslanice

Valentina Radulović-Šćepanović i Snežana Jonica učestvovala su u radu Odbora za monitoring.

U prijedpodnevnom dijelu zasijedanja, poslanici su usvojili Rezoluciju o Izvještaju posvećenom uspostavljanju odgovornosti zbog izgubljenih života u Sredozemnom moru. Takođe, poslanici su se izjasnili o Predlogu rezolucije i Predlogu preporuka povodom Izvještaja o jednakosti između žena i muškaraca kao uslovu za uspjeh Arapskog proljeća. Nakon toga, tema rasprave je bila promocija aktivnog građanstva.

Poslanica Valentina Radulović-Šćepanović, kao nacionalni koordinator Kampanje SE „Jedno od petoro“ i kontakt parlamentarac za Crnu Goru, učestvovala je na sedmom sastanku mreže kontakt parlamentaraca u borbi protiv seksualnog nasilja nad djecom.

Trećeg dana proljećnog zasijedanja PSSE, poslanici su raspravljali o nizu izvještaja koji se odnose na dobro rukovođenje i etiku u sportu, kao i o potrebi borbe protiv namještanja utakmica.


PARLAMENTARNI POJMOVNIK

LJUDSKA PRAVA. Ljudska prava su prava koja pripadaju ljudima samim rođenjem; ona su savremen i sekularan oblik prirodnih prava. Ljudska prava su „univerzalna“, pošto se odnose na sve ljude, a ne samo na pripadnike određene države, rase, vjere, pola ili grupe. Takođe su „fundamentalna“, jer su neotuđiva; za razliku od građanskih, ljudska prava ne zavise od sloboda i statusa koje u određenim društvima imaju građani.¹

Ustav Crne Gore utvrđuje da se prava i slobode ostvaruju na osnovu Ustava i potvrđenih međunarodnih sporazuma, da su svi pred zakonom jednaki, kao i da svako ima pravo na jednaku zaštitu svojih prava i sloboda.

¹ Izvor: Endru Hejvud, *Politika*, CLIO, Beograd, 2004.

TEMA BROJA



Održan četvrti sastanak POSP-a

Četvrti sastanak Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje Evropske unije i Crne Gore (POSP) održan je 2. i 3. aprila 2012. godine u Skupštini Crne Gore.

Tim povodom, kopredsjedavajući sastanka, predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić i predsjedavajući Delegacije Evropskog parlamenta za odnose sa Albanijom, Bosnom i Hercegovinom, Srbijom, Crnom Gorom i Kosovom Eduard Kukan obratili su se novinarima na svečanom prijemu u Vili „Gorica“, u nedjelju 1. aprila. Na svečanosti u Vili „Gorica“, Eduard Kukan izjavio je da je Crna Gora šampion u procesu evropskih integracija među zemljama zapadnog Balkana. On je podsjetio da je u decembru prošle godine Evropski savjet donio zaključak da bi pristupni pregovori sa Crnom Gorom mogli početi u junu i kazao da se u EP nadaju da će se to desiti.

„Unaprijed se radujem razgovorima koji će se voditi u naredna dva dana, kako bismo vam predložili kako mi vidimo situaciju u vašoj zemlji, kao i šta je potrebno da još učinite kako bi početak pregovora u junu bio zapravo nastavak jednog naprednog procesa“, rekao je Kukan.

Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić izjavio je da put evropskih integracija za Crnu Goru znači unaprijeđenje svih kapaciteta države po evropskim standardima. „Za nas je to proces učenja do konačne diplome. Na tom putu, pored svih pomoći, nama je svakako najdraža ona koju dobijamo od evropskih parlamentaraca. Jedan crnogorski pjesnik je rekao „da razumije kao da bi pomogao“, a upravo nas najviše razumiju kolege iz EP“, kazao je predsjednik Krivokapić.

Nakon uvodnih obraćanja, održan je koncert džez kvarteta „Ishijazz“, kojim je označen početak Mjeseca poštovanja džeza u Podgorici.

Na četvrtom sastanku POSP-a, koji je počeo 2. aprila, predsjednik Krivokapić je izjavio da je Crna Gora dovoljno snažna da nastavi tempom kojim je prešla put od 2006. do 2012. godine. Ovaj period predstavlja istorijski tren, od demokratskog referenduma do kandidatskog statusa, ali taj napredak ne bismo postigli da nijesmo imali podršku prijatelja iz Evropske unije.

Predsjedavajući Delegacije EP Eduard Kukan istakao je da je izglasavanje Rezolucije o Crnoj Gori pokazalo pozitivno mišljenje evropskih institucija. Postoji puno potencijala da Crna Gora ide naprijed, a na tom dugom i zahtjevnom putu, Skupština Crne Gore ima ključnu ulogu. Kukan je istakao značaj širokog nacionalnog konsenzusa kao jednu od najvećih prednosti Crne Gore, zaključivši da će se rezultati ovog procesa

mjeriti odlučnošću vlasti da sprovodi korjenite reforme.

U uvodnom dijelu sastanka, prisutnima su se obratili Milan Roćen, ministar vanjskih poslova i evropskih integracija, Stefano Sanino, generalni direktor Direktorata EU za proširenje i Leopold Maurer, šef Delegacije EU u Crnoj Gori.

U nastavku, parlamentarci su raspravljali o napretku Crne Gore u odnosu na preporuke usvojene na trećem sastanku POSP-a, kao i o izgradnji kapaciteta za apsorpciju fondova EU na državnom i lokalnom nivou. Izvjestioci o prvoj tački bili su Tanja Fajon, Milutin Simović i Vasilije Lalošević, a o drugoj Frančesko de Anđelis, Miodrag Vuković i Genci Nimanbegu.

Sastanak je nastavljen 3. aprila, raspravom o primjeni postojećeg pravnog okvira za smanjenje diskriminacije, o čemu su izvjestili Ulrike Lunaček, Nada Drobnjak i Slaven Radunović, o napretku u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, o čemu su izvjestili Jelko Kacin, potpredsjednik Vlade Crne Gore Duško Marković, Goran Danilović i Obrad Mišo Stanišić, a o ekonomskim kretanjima, izvjestioci su bili Juta Stajnruck, Antonio Kanćan, Branko Radulović i Zoran Vukčević.

Nakon dvodnevnog rada, članovi POSP-a usvojili su Deklaraciju i preporuke, kojima se potvrđuje ostvareni napredak u raznim oblastima u okviru procesa pridruživanja Crne Gore i EU i identifikovali oblasti u kojima u narednom periodu treba uložiti dodatne napore u cilju ispunjavanja evropskih standarda, neophodnih za punopravno članstvo u Evropskoj uniji.

Parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživanje Evropske unije i Crne Gore (POSP) formiran je u junu 2010. godine, nakon stupanja na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Crne Gore i Evropske unije, sa ciljem praćenja sprovođenja SSP-a. Parlamentarni odbor čini po 14 članova iz Skupštine Crne Gore i Evropskog parlamenta i sastaje se dva puta godišnje, u Podgorici i Briselu.



Bilten je dio programa „Otvoreni Parlament“, koji za cilj ima povećanje transparentnosti rada Skupštine Crne Gore i učešća građana u parlamentarnim aktivnostima. Bilten uređuje Služba Skupštine.

IZ ISTORIJE CRNOGORSKOG PARLAMENTARIZMA



NAREDBA MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH DJELA KAPETANIMA O ZABRANI KARTANJA

24. januar/5. februar 1883.

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH DJELA

Broj 76.

Cetinje, 24. januara 1883.

G. Kapetane,

Po varošima pa i samijem krčmama i drugijem mjestima po selima ušle su od nekoga vremena karte u običaj. Kartanje je jedna nesreća i upropašćivanje ljudima. Gube lijepo božje vrijeme, koje mogu korisno provesti radom ili bratskim razgovorom ili u lijepim igrama i zabavama narodnim.

Za to vi g. Kapetane, naređujem, da objavite u vašoj kapetaniji, da je po danas svako kartanje bilo u novac bilo za zabavu najstrožije zabranjeno. I kogod se uhvati u kartanje, da se globi po 5 talijera, a tako isto i kafedžija ili krčmar ili domaćin, u kojega bi se kartali da plati globu od 5 talijera. Kad bi se isti po drugi put uhvatili, globiće se duplo, a treći put ima se poslati u tavnicu na Cetinje. Novci koji se pri uhvaćenim igračima nađu, oduzimaju se u korist varoške ili seocke kase.

Dozvoljava se kartanje samo u varošima i to u kafanama, kojima varoški kapetan za to dadne dopuštenje, no i tu se dozvoljavaju samo igre zabavne a nipošto u novac.

Predsjednik Državnog savjeta,
Ministar unutrašnjih djela,
Božo Petrović

Crnogorski zakonici 1796-1916, II, priredili B. Pavićević i R. Raspopović, Podgorica 1998.


IZ GALERIJE PARLAMENTA

Matija Zlamalik: „Ribe”, 1958.

Matija Zlamalik, rođen u Sarajevu (1905–1965), bio je slikar, grafičar, karikaturista, dizajner novčanica i poštanskih marki. Njegov naročiti doprinos ogleda se u oblasti primijenjene umjetnosti - u dizajniranju novčanica, plakata, grbova i najviše poštanskih maraka. Poslijeratnoj jugoslovenskoj umjetnosti dao je dodatni kvalitet, izlazeći iz okvira provincijalizma i približavajući se najznačajnijim standardima evropske umjetnosti toga doba. Bio je izvanredan crtač, sa posebnim osjećajem za ulogu linije, vezujući se za reklamno-propagandno slikarstvo.

Američki časopis Life 1960. godine je njegovu marku iz kolekcije „Flora i fauna Jugoslavije“ proglasio najboljom na svijetu; a rješenje državnog grba Srbije bilo je u upotrebi 57 godina.

Bio je šef odsjeka na Akademiji primijenjenih umjetnosti u Beogradu.



KALENDAR



2. april

- Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić otvorio u skupštinskom holu prvu izložbu romske ženske tradicionalne nošnje, koju je pripremila RAE ženska mreža „PRVA“, u okviru projekta „Promocija romskog nacionalnog identiteta i ženske romske tradicionalne nošnje u Crnoj Gori“, koji je realizovan uz finansijsku podršku Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava.



- Članovi Odbora za međunarodne odnose i evropske integracije sastali se sa gradonačelnikom Gaete Antoniom Raimondijem. Predsjednik Odbora iskazao je zadovoljstvo povodom potpisivanja Sporazuma o prijateljstvu i saradnji između Prijestonice Cetinje i Gaete, a sagovornici su izrazili spremnost na saradnju u kulturnoj, sportskoj, privrednoj i drugim sferama.
- Predsjednik Krivokapić uputio predsjednici Narodne skupštine Republike Srbije Slavici Đukić Dejanović, predsjedniku Skupštine AP Vojvodine Šandoru Egerešiju i gradonačelniku Novog Sada Igoru Pavličiću telegrame saučesća, povodom tragedije u kojoj je u novosadskoj diskoteci „Kontrast“ u požaru šestoro mladih ljudi izgubilo živote.

3. april

- Četvrti sastanak Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje Evropske unije i Crne Gore (POSP) održan 2-3. aprila 2012. godine u Skupštini Crne Gore.

4. april

- Održana dvodnevna međunarodna konferencija u Beogradu na temu: „Saradnja nacionalnih parlamenta i nezavisnih regulatornih tijela u Jugoistočnoj Evropi“, u organizaciji Narodne Skupštine Republike Srbije i Evropskog pokreta u Srbiji, uz pomoć OEBS-a

i Fondacije Fridrih Ebert. Konferenciji su iz Skupštine prisustvovali članovi Delegacije Odbora za ljudska prava i slobode, kao i poslanica Valentina Radulović-Šćepanović, u svojstvu člana Radne grupe Parlamentarne dimenzije SEECP-a.

- Održan Peti sastanak Radne grupe Parlamentarne dimenzije Procesa saradnje u Jugoistočnoj Evropi, koji je organizovala Narodna Skupština Republike Srbije, kao predsjedavajuća Parlamentarnom dimenzijom (PD) SEECP-a. Na sastanku je kao član Radne grupe učestvovala poslanica Valentina Radulović-Šćepanović.
- Predsjednik Krivokapić uputio čestitke svim studentima, povodom Dana studenata Crne Gore, 4. aprila.

5. april

- Poslanici Ervin Spahić, predsjednik Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu i Aleksandar Damjanović, predsjednik Odbora za ekonomiju, finansije i budžet prisustvovali sjednici Nacionalne komisije za sprovođenje Strategije za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala.
- Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić, povodom najvećeg hrišćanskog praznika – Uskrsa, kojeg slave rimokatolički i protestantski vjernici, uputio nadbiskupu barskom i primašu srpskom monsinjoru Zefu Gašiju, kotorskom biskupu monsinjoru Iliji Janjiću, sveštenstvu i građanima rimokatolicima i protestantima, telegram čestitku.
- Predsjednik Krivokapić čestitao svim pripadnicima jevrejske zajednice u Crnoj Gori jevrejski praznik Pesah.

6. april

- Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić primio Nj. E. Edmonda Hadžinastoa, potpredsjednika Vlade i ministra vanjskih poslova Republike Albanije. Tokom razgovora, istaknuto je da bi naredni period trebalo iskoristiti za jačanje međudržavne ekonomske saradnje, i to realizacijom konkretnih zajedničkih projekata u oblastima: energetike, saobraćaja i putne infrastrukture, životne sredine, poljoprivrede, turizma itd.
- Odbor za rodnu ravnopravnost održao tematsku sjednicu o položaju Romkinja u Crnoj Gori, kojoj su, pored članova Odbora, prisustvovali predstavnici pojedinih ministarstava i institucija, kao i predstavnici nevladinih organizacija koje se bave pitanjem položaja žena romske i egipćanske populacije u Crnoj Gori.

Bilten je dio programa „Otvoreni Parlament“, koji za cilj ima povećanje transparentnosti rada Skupštine Crne Gore i učešća građana u parlamentarnim aktivnostima. Bilten uređuje Služba Skupštine.

KALENDAR



- Predsjednica Odbora za rodnu ravnopravnost Nada Drobnjak razgovarala sa predstavnicom Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji Jelenom Radoman, o zaštiti i unapređenju položaja žena u Crnoj Gori, a posebno o mehanizmima za povećanje zastupljenosti žena u politici.

Takođe, predsjednica Drobnjak primila je predstavnicu Sekcije žena Udruženog sindikata državnih institucija (USDI) Milanku Ivanović, koja je izrazila zainteresovanost za učešće predstavnika USDI na sjednicama Odbora, kada su na dnevnom redu pitanja koja se odnose na položaj zaposlenih žena.

7. april

- Predsjednik Krivokapić uputio čestitke vaterpolo reprezentaciji Crne Gore, povodom plasmana na Olimpijske igre u Londonu.

11. april

- U organizaciji Odbora za vanjske poslove Evropskog parlamenta, održana Javna rasprava „Buduće finansiranje proširenja: Novi Instrument pretprijetne podrške (IPA-2)“.

Javna rasprava okupila je predstavnike Evropskog parlamenta i Komisije, parlamentarne zemalja regiona, predstavnike Evropskog revizorskog suda, kao i nevladinih organizacija, a u svojstvu predsjednika Odbora za međunarodne odnose i evropske integracije učešće na istoj uzeo je poslanik Miodrag Vuković.

12. april

- Predsjednik Krivokapić boravio u dvodnevnoj posjeti Kraljevini Danskoj, na poziv predsjednika Parlamenta Danske Mogensa Liketofta. Pored susreta sa predsjednikom Liketoftom, predsjednik se sastao i sa članovima Odbora za spoljne poslove i Odbora za evropske poslove, sa kojima je razgovarao o napretku Crne Gore na evropskom putu i intenziviranju saradnje između dva parlamenta.
- Objavljen Izvještaj o radu Skupštine Crne Gore za 2011. godinu, koji je pripremila Služba Skupštine i koji sadrži sve informacije i statističke pokazatelje neophodne za kvalitetno sagledavanje rada Skupštine u prethodnoj godini.
- Predsjednik Krivokapić uputio čestitku povodom najvećeg hrišćanskog praznika, Vaskrsa, građanima koji slave Vaskrs, Njegovom visokopreosvještenstvu

mitropolitu Mihailu, mitropolitu Crnogorske pravoslavne crkve, Njegovom visokopreosvještenstvu mitropolitu Amfilohiju, mitropolitu crnogorsko primorskom Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori i svještenstvu pravoslavnih crkava u Crnoj Gori.

17. april

- U Skupštini Crne Gore održan sastanak članova Odbora za bezbjednost i odbranu i Odbora za međunarodne odnose i evropske integracije sa delegacijom Atlantskog savjeta SAD-a (ACUS), koju čine eksperti iz oblasti evroatlantskih integracija - Dejmon Vilson, potpredsjednik Atlantskog savjeta, Žan Pol Peruš, bivši generalni direktor Vojnog osoblja EU, Rastislav Kačer, bivši slovački ambasador u SAD-u i Jan Bržežinski, viši saradnik u Atlantskom savjetu. Članove delegacije ACUS-a primio je i predsjednik Krivokapić i tom prilikom ih upoznao sa brojnim aktivnostima i rezultatima koje je Crna Gora ostvarila na putu pristupanja evroatlantskim strukturama.




- U okviru polugodišnjeg predsjedavanja Kraljevine Danske Evropskom unijom, održan Sastanak predsjedavajućih Odborima za biznis, rast i izvoz i zapošljavanje u Kopenhagenu, na kojem su učestvovali članovi Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, Zoran Jelić i Veselin Bakić.

20. april

- Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić učestvovao u radu Konferencije predsjednika parlamenta EU u Varšavi. Tokom konferencije, predsjednik se susreo sa potpredsjednikom Evropskog parlamenta Migelom Martinezom, zaduženim za zemlje u procesu pridruživanja EU.
- Predsjednik Odbora za međunarodne odnose i evropske integracije Miodrag Vuković sastao se sa direktorom Fondacije Konrad Adenauer za Srbiju i Crnu Goru Henrijem Bonetom.

Bilten je dio programa „Otvoreni Parlament“, koji za cilj ima povećanje transparentnosti rada Skupštine Crne Gore i učešća građana u parlamentarnim aktivnostima. Bilten uređuje Služba Skupštine.

KALENDAR



23. april

- Potpredsjednik Skupštine Crne Gore Željko Šturanović primio potpredsjednika Vrhovnog suda Narodne Republike Kine Ši Šaomina. Sastanku je prisustvovala i predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica. Potpredsjednik Šturanović izrazio je zadovoljstvo uspostavljenom saradnjom između dvije države u oblasti sudstva.
- Predsjednik Krivokapić primio Rastislava Vrbenskog, stalnog koordinatora sistema UN i stalnog predstavnika UNDP-a u Crnoj Gori. Tokom susreta, razmijenjena su mišljenja o dosadašnjim projektima realizovanim u Crnoj Gori, kao i o planovima za naredni period.

24. april

- Predsjednik Krivokapić primio NJ. E. Nilsa Ragnara Kamsvoga, ambasadora Kraljevine Norveške u Crnoj Gori. Na sastanku je izraženo očekivanje da će nakon uspješnih pregovora Hrvatske, Crna Gora biti naredna zemlja koja će držati otvorenom politiku proširenja Unije.
- Delegacija Skupštine Crne Gore, u sastavu: Mevludin Nuhodžić, šef delegacije pri Parlamentarnoj skupštini NATO-a i Obrad Mišo Stanišić i Mehmet Bardhi, članovi Odbora za bezbjednost i odbranu, učestvovala u radu dvodnevne konferencije na temu „Pametna odbrana u Jugoistočnoj Evropi“, koju je organizovao Parlament Albanije u saradnji sa Parlamentarnom skupštinom NATO-a.
- Delegacija Skupštine učestvovala na 47. plenarnoj sjednici Konferencije odbora za evropske poslove parlamenta EU (COSAC), održanoj 22-24. aprila 2012. godine, u Kopenhagenu. Na sastanku je diskutovano o temama kao što su: održivi i inkluzivni rast, digitalno jedinstveno tržište, održivost tržišta usluga, kao i jubilej obilježavanja 20 godina slobodnog kretanja robe, ljudi, usluga i kapitala u jedinstvenom okviru Evropske unije. Delegaciju Skupštine činili su predsjednik Odbora za međunarodne odnose i evropske integracije Miodrag Vuković, zamjenik predsjednika Vasilije Lalošević i član Odbora Raško Konjević.
- Predsjednik Odbora za ljudska prava i slobode Đorđe Pinjatić sastao se sa Kristi Evenson, konsultantkinjom Fondacije za otvoreno društvo, na inicijativu Centra za demokratiju i ljudska prava. Tema sastanka bilo je sprovođenje evaluacije kvaliteta aktivnosti CEDEM-a koje su podržane od strane Fondacije za otvoreno društvo kroz institucionalni grant u protekle tri godine. Sastanku su prisustvovala Maša Đorđević iz Fondacije za otvoreno društvo i Marija Vuksanović iz CEDEM-a.

25. april

- Predsjednik Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Džavid Šabović sastao se sa ambasadorom Kraljevine Holandije, NJ. E. Laurentom Stokvisom i drugom sekretarkom ambasade, Helen Bartmans. Razgovorom je dominirala tema o aktuelnim ustavnim promjenama.
- Obavljena radna posjeta Parlamentu Republike Makedonije Sobraanju (Sobranie). U okviru posjete, upriličen je susret sa generalnim sekretarom Žarkom Denkovskim, sa kojim su službenici razgovarali o organizaciji Službe makedonskog Sobraanja.

26. april

- U Beogradu održana Konferencija predsjednika parlamenta Jadransko-jonske inicijative, u okviru predsjedavanja Republike Srbije ovom regionalnom inicijativom, koja okuplja države bivše Jugoslavije- Srbiju, Hrvatsku, Sloveniju, Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu, kao i Italiju, Grčku i Albaniju.



- Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić uputio porodici preminulog admirala Bokeljske mornarice, dr Miloša Miloševića, telegram saučesća.

27. april

- Održano drugo redovno zasijedanje Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope (PS SE) u Strazburu u 2012. godini (23-27. april). Zasijedanju su prisustvovali poslanici: Valentina Radulović-Šćepanović, Zoran Vukčević, Ervin Spahić i Snežana Jonica.
- Završen sastanak Opšteg odbora za pitanja kulture Parlamentarne dimenzije Centralnoevropske inicijative, koji je održan 26-27. aprila u Bolcanu u Italiji. Sastankom u 2012. godini predsjedava italijanski senator Oskar Peterlini, na čiji poziv su učestvovali i članovi stalne delegacije Skupštine Crne Gore pri CEI-PD, poslanici Miodrag Vuković i Vasilije Lalošević.

Bilten je dio programa „Otvoreni Parlament“, koji za cilj ima povećanje transparentnosti rada Skupštine Crne Gore i učešća građana u parlamentarnim aktivnostima. Bilten uređuje Služba Skupštine.